



# Куйуурдааһын

Сахапар былыр-былыргыттан балыгы бултааһынна туттулар нымалартан биир тарбаабыт көрүгүнэн куйуурдааһын буолар. Куйуурдааһын хайдах тэриллэрин, хайа кэмгэ ытылларын, туттулар тэриллэрин туһунан араас научнай үлэлэргэ, литературнай ыһым-ыһаларга сурулунна. Элбэхтэн икки холобуру ылыахха. Бастакыта — саха аатырбыт бухатыра Майагата Бэрт Хара куйуурдуу туарын көрөн сөхпүттэрин, киһилэргэ күөл уута кытытынан быччанныы туруор дьэри эрийэрин туһунан элбэх номохторго, сэтһинэргэ суруллар. Оттон иккис холобуру, бука, оскуолаҕа үөрэммиттэр бары даҕаны билэн эрдэхпит — бу "Оёо куйуурдуу туара" дьин П. А. Ойуунускай кэпсээнэ. Бу кэпсээнинэн ситтэрэн санаахтаах, кырдык даҕаны, урукку ас кырыымчык кэмгэр, ордук Аҕа дойду Улуу сэриитин кэмгэр, куйуур балыга элбэх киһи тыһынын өлөйдөөтө.

Куйуурунан бултааһын табыгастаах кэмнэн саас буолар. Бу кэмгэ муус мунуулан халыһыр, собо-мунду кыараабытынан үтүрүллэн уу дьинэр мунуулар. Онон кыра күөллэр балыктара уу баар сиргэр, кыра мистэҕэ бөлүөхсэллэр. Куйуурдааһын кыра күөллэргэ ытыллар, улахан, дьинэр күөлгэ балык тарбаан сытар буолан таба ытларбат.

Куйуурдааһын табыгастааҕа дьин мунха да хаампа, илим да түспэт күөлүгэр бултуохха сөл, куйуур эрэ иннибэккэ эргийизн наада. Сыннаһан өттүнөн ыллаахха, сааскы кэм буолан салгына ырааһа, чэбдигэ олус табыгастаах. Спортивнай өттүнөн, дьэ, манна биллэр ким хайдах балык-сыта, баартааҕа-байаһааҕа. Балыксыт күөл быһыытыттан-таһаатыттан көрөн балык сыппыт киэлитин булуохтаах, мууһу кыайа-хото алларан ууну өрө тэттэрэн, кейөн, табыгастаахтык букуйан балык ылыахтаах. Ыһатын эттэххэ киһи өйө да, этэ-хаана да тэннэ үлэлиэхтээх. Балык баар сирэ кизин буоллаҕына элбэх киһи куйуурдуура ордук. Балык куйууру эргитэн ууну хамсаттаахха сытар сириттэн хамсаан, мистэтин уларытан, атынааҕы куйуурдукка, эбэтэр кинигэтин үтүрүллэн эйиэхэ бэйэбэр кинигэтин сөл. Урут чүөмүһү куйуурдааһынна "тойонноохун" дьин нымта туттуллара. Икки өттүтэн быстыбыт чүөмүһү ортотугар куйуурдуйт ойбонно, сүлбэ икки өттүгэр "тойонноочу" ойбонноро тэһиллэрэ. "Тойон" дьин ойбонно уган өрө-таннары харса суох хамсатан ууну хамсатарга аналлаах тебэтүгэр моннуук көхсүн саҕа анал балтарыктаах мас туттуллара. Билигин мунха тахсытынан саҕана "биһиер ойбонно" ууну хамсатыы ныматын курдук буолара.

Куйуурдуурга туох сэл-сэбиргэл нааданый? Мууһу алларарга анныы, муус баһарга — суур, балыктыырга куйуур уонна түөрэй. Маны таһынан хаар курдээр, ойбон мууһун таһаарга аналлаах курдях туттуллар. Анныы дьин тугун киһи барыта билэр. Куйууру урут кытан ба-



аналлара. Билигин ханнык баҕарар синтетическэй матырыйаллы туттуохха син. Бэлэм дьили да туланыахха сөл. "Хараһын" кизгэ — 2,5 сантиметр буоллаҕына собо да, мунду да иннэр. Куйууру ньолбосор талах иннэ баайыллар, ии улахан диаметра 45-50, кырата 25-30 сантиметр кизинэ буолуохтаах. Билигин талах ии онугар велосипед көтүөһэттигэр, оттон да атын табыгастаах матырыйалтан онороллор. Куйуур уга манна дьинэр. Уһуна 1,5 — 2 метр кизинэ. Ойбонно уган баран киннээн эргитэргэ түөрэй дьини туттуллар. Бу ортотугар чааскы айаһын саҕа төгүрүк үүттэх 1 метр кизинэ усталаах анал халтаһын. Биһир өтө чулбур, улуктаах, онон ойбон модьоботугар батары анныллар, оттон лаппагар өтүн атаһынан үктээн туруллар.

Куйуурдааһын нымата да боростуой. Ойбону куйуур батаргына холлоон алларыллар, аллараа өтө куйуур бастарылаах буоларыгар анаан кизинэ гына кейиллэр. Сүүрүнэн мууһун ыраастаан баран куйууру угуллар, маннаһын түөрэй үүтүнэн киннээн эргитиллэр. Эргитэргэ куйуур айаҕа куруук ага сылдыарын ситиһилиэхтээх, эриллэн хааларыттан сэргэниллиэхтээх. Сөл буола-буола олоччу тутан хостонулуохтаах, балыгы сүөкэниллиэхтээх. Биһир ойбонтон мунуутан 2 метр кизин диаметрдаах сирин хабыахха сөл. Ол иһин балыкка таба түбэстэххэ ойбону 3-4 метри тэһэ-тэһэ тэһиллэхтээх. Бултаммыт ойбонно сарсыныгар-өйүүнүгэр балык киирбит буолар. Ону "ойбоннообут" дьиллэр, хаттаан бултууллар.

Куйуурдааһын дьонно-сэргэбэ сибидэй балыгы хааччыларын таһынан тэспит ойбоннорунан салтын (кислород) киирэринэн балыкка уусулуубууа үөскэтэн саһына этэннэ тийэрин хааччылар. Онон айылбааһыгар экологическай өттүнэн эмиз көмөлөһөх.

Быйыл уу дэлэйдинэн куйуурдуурга табыгастаах күөл абыах буолуор ээри сорох уу киирбэтэх күөллэригэр, сана олохсуйбут кыра күөллэргэ балык баара чахчы. Күн уһаан, саастыт барахсан сырдык-чабыл үнүнэн сыдыаһан тийэн кэллэ. Эр дьон тыһыны кыһынна улугурбут эһит-хааммыт эмиз уһуктан, барыах-кэлиэх, бултуох алтыах санааларбыт кииртэһиллэр, айылбааһыт барахсан ыһылар.

# ТҮБЭНЭ

Алексей Слепцов авторской балаһата

## ДЬОРУОЙ АТЫНАН БУЛТ СААТА ОҢОҢУЛЛАР

Былыр-былыргыттан уол өрө, эр киһи булка ситиһиллэрэ тус бэйэтин сатабылыттан, эр санаатыттан, хорсунуттан, сылайары-элэйэри тулуйар дьулуурттан бөрт улахан тутулуктаахтар эрээри, үксүгэр киһи туттар сэлэ-сэбиргэлэ, саата-саада, үнүүтэ-батаһа, быһаар тийиһэ улахан оруолу ылар. Билигин даҕаны бэйэтин булчутун дьинэр кыһына кыһаанын бөркө тутар кыһыс курдук сытыы биллээх кыһыннаах быһахтааҕа, дорубуонньутунан ытыллар бөртөөххэ доруоп саалааҕа уонна буулдһаах саалааҕа киһи кизин туттуута, кэлин тийлэһэр бэйэтин көлүөнэлэригэр кэриэс хааларар дьонун баайа буолар.

Саха биһир кыраҕы харахтаах чулуу булчута Федор Матвеевич Охлопков уруккута Таатта оройуонугар, билигингэ Томпо улусуугар Кэриэс-Халдьаайыга 1908 сыллаахха кулун тутар 3 күнүгэр төрөөбүтэ. Киһи Аҕа дойдуну көмүскүү Улуу сэриигэ Сэбиэскэй Союһу халыы-талыы кыһалыы өмүгүнэрэн саҕа түспүт халабырдыттартан 429 фашиһы бэйэтин бөргөн ытыһыларынан сир-буор сирэйдэбит чулуу снайпер буолар. Ити үһүлүчү көрдөрүтүн, хорсун быһыытын иһин Сэбиэскэй Союз Геройун урдук аатын ылыта. Билигин киһи аатынан уулуссалар Хаандыга, Чөркөөх, Дьокуускайга, о.д.а бааллар, үөрэммит оскуолатыгар Кэриэс-Халдьаайыга киһи ата үйэ-саас тухары интэриллибит.

Сотору номоххо киирбит снайпер Ф. М. Охлопков төрөөбүтэ 100 сыла туолуохтааһынан сибээстэн биһир дойдулаахтара

бу кэмгэ Фэилиндия "Снайпер Ф. Охлопков" (омуктуу) дьин анал суруктаах булт саатын онортордунлар. Бу саа 3200 грамман ордуга суох ыһааһыннаах, 100 м 5 ыһыта 1,5 см ордугу туора тэппэт, бөлөхтүүрү (кучность) 29 мм, оптической прицел о л о р д у л л а р кучахтаах, эриэхэ мастан оҥоһуллубут ложкалаах, 7,62 мм калибрдаах, а.з. 0,30 дюйма-лаах (трехлинейка), уоһа хром-молибденовой ыстаалтан оҥоһуллубут (маарката 4140), уһуна 55-60 см, 7000 итэрһэ суох ыһыта аналлаах. Кэлин уоһун сананан, эбэтэ атын калибрынан уларытыахха сөл.

Бу чэстэки ыһааһыннаах, олус тупсаҕай саа сыаната атын омуктартан кэлэр саалартан ордуга суох. Бастакы партия Дьокуускайга Ярославский уулусса 15/2 тулар "Охотник" маҕаһынын бэйэтин сакааһыгар ологуран бу дьыл олунуу ый бүтүүтүгэр кэлэрэ сабаҕаланар. Интэриһиргээччилэр бу маҕаһыны кытта (8-22) 34-05-26 телефонуна биллээххэтин сөл.



## Өлөксөөн көрүдүөстэрэ

### КУЛУУ ГЫННА

Өлөксөөн үлэтигэр үөрө-көтө киирэн кэлэр бөйгө дэлби кыһынан кэлтэ. Даарыа кыһыһыгар:  
— Хаһа, бу хайдах буолтун, сирэйиң-харааһың тоҕо сүрүй?  
Киһигэ төттөрү-таары хаамталыһыр, ыһылыбыт куолаһынан хардарар:  
— Ээ, дьэ дьаабы, дьаабы. Кулүү гыһымыт булта-буола.  
— Тыһый ол хаһалара хара сарсыардаҕтан кулүү гыһы?  
— Ээ, аара суолта биһир ыт баара күлүү гыһына. Дьэ күлүн ырдыаһыны бөр, хараҕа бу үнүтүн. Тыһа киллэһиһир, бал тебэтүн дьиниһэтэр. Ити кэриэс үрбүтэ буолтар!

### АҔАРА БАРЫ

Өлөксөөн арааһы кэпсэтэринэ киһини аһара барар дьону сөбүлэбэт. Ол сиринэн биһирдэ матыһык кэпсэтин буолла. Таһараа хаала Минтэсэ дьинтэ сылааһын туһунан астына этэр:  
— Мин дьыһыһи биһирдэ эрэ оттобун, ол да сөл онторор.  
Өлөксөөн эппиэттигэр:  
— Оттон мин сорох күнгэ олох да оттобанын, быһыттах күнгэ буоллаҕына дэлби итиргээн ааһыман аһан кэбиһэбин.  
Киһигэ түүлүн туһунан сөһөргүр:  
— Дьэ, мунда буолар эбит. Бөрт баҕайы түүлү түһээн бараммын уһутуннум, көр ол онтуһун салгыһы утуйуубар эбэн түһэһим ээ.  
Өлөксөөн хардарар:  
— Мин мэлдьи шестной түүлү түһүүбүн. Үчүтэй түүл буоллаҕына онсүо күнүгэр эмиз салгыһыбын. Үксү сериал курдук.

## ДЬИЭМ ХАННАНЫЙ ?

Өлөксөөн Дьокуускайга киирэн биһир хаалып ыйдаран куулайдып барда. Ол ыйлар дьин аһылааһынын дьарыктанар ишотка атыһар бааллар. Тустаах тохтобула кэлэн автобустан туһан баран — Саха дьолугунан ыйдаран аадырайыһын дьэки барда. Арай дьинтэ кэлэн быстыбат. Онто утары иһэр куулаһтан ыйаҕа:

— Скажите пожалуйста, где мой дом?  
Киһигэ сөһүр:  
— Откуда я знаю где твой дом.  
Быһаарсан балыттарэ Өлөксөөн "Мой дом" дьин ишотка кэриэтэтин ыйдарар эбит.

## УОТТУЙБУТ

Өлөксөөн аймахтарыгар убаһа өлөрө сылдыар. Тириһтин алдыаһына кыһаллар туһунан эрдэттэн сэргитилэр. Билигин киһибиһир ойорһун илиитин сугуруктуу тутан баран аһылаһаан хонторон эрдэринэ тириһи хаһа баран хаалла. Дьыһээх хаһаһын ыһыһытын түстэ.  
— Оо, бу да киһи сүрүүн, тириһитин дьоло анһан кэбиһтэ дьин.  
Өлөксөөн хата холку, эппиэттэһэр:  
— Ээ бу атыһыр үөрө быһыт сайыллык фероматыттан арахсыбатаҕа. Бу убаһа эройдээх түһтэ буруотугар ыһаарыллан тириһтэ дэлби уоттуйан хааллахтаабыт.

| Понедельник, 5 марта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Вторник, 6 марта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Среда, 7 марта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Четверг, 8 марта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Пятница, 9 марта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Суббота, 10 марта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Воскресенье, 11 марта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05.00 "Доброе утро"<br>06.00 Новости<br>09.05 "Малахов +"<br>10.20 "Цыган"<br>11.20 "Понять. Простить"<br>12.00 Новости<br>12.20 "Без комплексов"<br>13.20 "Детективы"<br>14.00 Другие новости<br>14.30 "Контрольная закупка"<br>15.00 Новости<br>15.20 Криминальная Россия. Красавицы и чудовища. 2-я серия<br>16.00 "Любовь как любовь"<br>16.50 "Любовь как любовь"<br>17.00 "Федеральный судья"<br>18.00 Вечерние новости<br>18.20 "Путь говорит"<br>18.50 Фильм "Ты - это я". 1-я серия<br>19.10 Ждм-мен<br>20.00 "Чужие тайны"<br>21.00 Время<br>21.30 "Калиганские дети"<br>22.30 "Бразильские аферы"<br>23.30 Новые новости<br>23.50 Программа Эварда Радзинского "Смерть Сталина: Последняя загадка"<br>01.45 Фильм "Кармен"<br>03.40 "Первый раз замужем"<br>до 04.30 | 05.00 "Доброе утро"<br>09.00 Новости<br>09.05 "Малахов +"<br>10.20 "Цыган"<br>11.20 "Понять. Простить"<br>12.00 Новости<br>12.20 "Без комплексов"<br>13.20 "Детективы"<br>14.00 Другие новости<br>14.30 "Контрольная закупка"<br>15.00 Новости<br>15.20 Впл закона. "Черный сапфир"<br>16.00 "Любовь как любовь"<br>17.00 "Федеральный судья"<br>18.00 Вечерние новости<br>18.10 "Путь говорит"<br>18.50 Фильм "Ты - это я". 1-я серия<br>19.10 Ждм-мен<br>20.00 "Чужие тайны"<br>21.30 Время<br>21.30 "Калиганские дети"<br>22.30 "Бразильские аферы"<br>23.30 Новые новости<br>23.50 Теория невооруженности. "Асимметрия мозга"<br>00.40 Ударная сила. "Глаз оружия"<br>01.30 Комедия "Нинзя из Беверли-Хиллз"<br>03.20 "Томитида с порохом"<br>до 04.50                 | 05.00 "Доброе утро"<br>09.00 Новости<br>09.05 "Малахов +"<br>10.20 "Цыган"<br>11.20 "Понять. Простить"<br>12.00 Новости<br>12.20 "Без комплексов"<br>13.20 "Детективы"<br>14.00 Другие новости<br>14.30 "Контрольная закупка"<br>15.00 Новости<br>15.20 Впл закона. "Черный сапфир"<br>16.00 "Любовь как любовь"<br>17.00 "Федеральный судья"<br>18.00 Вечерние новости<br>18.10 "Путь говорит"<br>18.50 Фильм "Ты - это я". 1-я серия<br>19.10 Ждм-мен<br>20.00 "Чужие тайны"<br>21.30 Время<br>21.30 "Калиганские дети"<br>22.30 "Бразильские аферы"<br>23.30 Новые новости<br>23.50 Теория невооруженности. "Асимметрия мозга"<br>00.40 Ударная сила. "Глаз оружия"<br>01.30 Комедия "Нинзя из Беверли-Хиллз"<br>03.20 "Томитида с порохом"<br>до 04.50                 | 05.10 Лариса Удовинкина, Николай Караченцов в фильме "Женщина для всех". Окончание.<br>06.10 Фильм "Женщина для всех". Окончание.<br>06.40 Песни для добрых.<br>09.10 К 85-летию Евгения Матвеева. "Женщина без имени". Док. фильм.<br>10.00 Новости<br>10.10 Надежда Рузанцева, Николай Рыбников комедия "Девчата"<br>12.00 Новости<br>12.10 Подняла Гурченко, Александр Митяев, комедия "Любовь и голуби"<br>14.20 Комедия "Давать поганцу"<br>16.20 Елена Воробей<br>18.30 Фильм "Парк Советский парад"<br>21.30 Новое<br>21.20 Фильм "Ваня-человек"<br>23.10 "Секс-символы". Российский звезд.<br>Женщины. Док. сериал<br>03.20 Бет Дэвис. Мирлин Монро в фильме "Влюбившись"<br>03.00 "Офицер полиции"<br>до 04.35 | 05.00 "Доброе утро"<br>09.00 Новости<br>09.05 "Малахов +"<br>10.20 "Цыган"<br>11.20 "Понять. Простить"<br>12.00 Новости<br>12.20 "Без комплексов"<br>13.20 "Детективы"<br>14.00 Другие новости<br>14.30 "Контрольная закупка"<br>15.00 Новости<br>15.20 Вне закона. "Дорога в ад"<br>16.00 "Любовь как любовь"<br>17.00 "Федеральный судья"<br>18.00 Вечерние новости<br>18.20 "Путь говорит"<br>19.00 Поим чудес<br>20.00 "Чужие тайны"<br>21.00 Время<br>21.25 "КВН-2007"<br>23.50 Премьера. Фильм Тимоти Баттона "Купальная рубашка"<br>02.10 Дискофф Брайден в комедии "Почему меня не грешат"<br>04.00 Сериал "Крепкий орешек"<br>до 05.25 | 05.00 Новости<br>06.10 Комедия "Экстрим"<br>07.20 Играй, гармонь, люби!<br>08.10 Дисней-клуб "Домашний"<br>09.00 Слово гостя<br>09.20 Звездный<br>10.00 Новости<br>10.20 "Скажи"<br>10.50 "Звездные материалы"<br>12.00 Новости<br>12.10 История песни. "Я тебя никогда не забуду..."<br>12.20 "Единственная"<br>14.30 Фильм "Любовь вечна"<br>15.20 Праздничный концерт<br>16.00 Вечерние новости<br>18.10 Субботний "Ералаш"<br>18.50 "Кто хочет стать миллионером?"<br>19.50 "Властелин горы"<br>21.00 Время<br>21.20 "Экстрим-слайм"<br>21.30 "Ваша лига"<br>00.30 Фильм "Спроси у пани"<br>02.30 Теннис "Вечность"<br>05.10 "Лошадина"<br>эпиклопедия"<br>до 05.40 | 06.00 Новости<br>06.10 Детектив "Коллектор из Антверпена"<br>07.50 Сериал "Огненные"<br>08.30 Дисней-клуб "Домашний"<br>09.20 "Умники и умницы"<br>10.00 Новости<br>10.10 "Непутевые заметки"<br>10.30 Пока все дома<br>11.20 "Шоу-бизнес"<br>12.00 Новости<br>12.10 "Пятая Земля"<br>13.10 "Ты разжижаешь мир"<br>13.50 Фестиваль очей.<br>"Умца"<br>16.00 Фильм "Женщина для всех"<br>18.00 Время<br>19.00 "Шрек со звездами"<br>21.00 Вспомни "Время"<br>21.50 Адам Сэндлер, Дрю Бэрримор в фильме "50 первых шагов"<br>22.00 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА - "Рубин" (Казань)<br>01.30 "Секс-символы"<br>02.40 Приключенческий фильм "Бунт Кассиди и Санджис Кид"<br>до 04.50 |
| 05.00 "Доброе утро, Россия!"<br>09.05 "Криминальный детектив Валентина Тарасовская"<br>09.45 ВЕСТИ. ДЕЖ. ЧАСТЬ.<br>10.00 "Ваша честь".<br>11.00 ВЕСТИ.<br>11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ<br>11.40 "Ваша честь".<br>12.00 "Частная жизнь".<br>13.45 ВЕСТИ. ДЕЖ. ЧАСТЬ.<br>14.00 ВЕСТИ.<br>14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ<br>14.40 "Суд идет".<br>16.00 "Купальник и партнер".<br>16.40 ВЕСТИ. ДЕЖ. ЧАСТЬ.<br>17.00 ВЕСТИ.<br>17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ<br>17.40 "Танго втроим".<br>18.40 "Ангел-хранитель".<br>19.40 ВЕСТИ. ДЕЖ. ЧАСТЬ.<br>20.00 ВЕСТИ.<br>20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.<br>21.05 "Спокойной ночи, малыши!"<br>21.15 "Ваша честь".<br>23.15 ПРЕМЬЕРА. Местный романс. Лидия Русланова.<br>00.15 "ВЕСТИ".<br>00.33 Майкл Кейн в фильме "Подозрительные лица".<br>02.35 "Дорожный патруль".<br>до 03.34 | 05.00 "Доброе утро, Россия!"<br>09.45 "Ирина Чурикова. Судьба не изменила".<br>09.45 ВЕСТИ. ДЕЖ. ЧАСТЬ.<br>10.00 "Ваша честь".<br>11.00 ВЕСТИ.<br>11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.<br>11.50 "Ваша честь".<br>12.50 "Частная жизнь".<br>13.45 ВЕСТИ. ДЕЖ. ЧАСТЬ.<br>14.00 ВЕСТИ.<br>14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.<br>14.40 "Суд идет".<br>16.00 "Купальник и партнер".<br>16.40 ВЕСТИ. ДЕЖ. ЧАСТЬ.<br>17.00 ВЕСТИ.<br>17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.<br>17.40 "Танго втроим".<br>18.40 "Ангел-хранитель".<br>19.40 ВЕСТИ. ДЕЖ. ЧАСТЬ.<br>20.00 ВЕСТИ.<br>20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.<br>21.05 "Спокойной ночи, малыши!"<br>21.15 "Ваша честь".<br>23.15 ПРЕМЬЕРА. Местный романс. Лидия Русланова.<br>00.15 "ВЕСТИ".<br>00.33 Майкл Кейн в фильме "Подозрительные лица".<br>02.35 "Дорожный патруль".<br>до 02.48 | 05.00 "Доброе утро, Россия!"<br>09.45 "Ирина Чурикова. Судьба не изменила".<br>09.45 ВЕСТИ. ДЕЖ. ЧАСТЬ.<br>10.00 "Ваша честь".<br>11.00 ВЕСТИ.<br>11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.<br>11.50 "Ваша честь".<br>12.50 "Частная жизнь".<br>13.45 ВЕСТИ. ДЕЖ. ЧАСТЬ.<br>14.00 ВЕСТИ.<br>14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.<br>14.40 "Суд идет".<br>16.00 "Купальник и партнер".<br>16.40 ВЕСТИ. ДЕЖ. ЧАСТЬ.<br>17.00 ВЕСТИ.<br>17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.<br>17.40 "Танго втроим".<br>18.40 "Ангел-хранитель".<br>19.40 ВЕСТИ. ДЕЖ. ЧАСТЬ.<br>20.00 ВЕСТИ.<br>20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.<br>21.05 "Спокойной ночи, малыши!"<br>21.15 "Ваша честь".<br>23.15 ПРЕМЬЕРА. Местный романс. Лидия Русланова.<br>00.15 "ВЕСТИ".<br>00.33 Майкл Кейн в фильме "Подозрительные лица".<br>02.35 "Дорожный патруль".<br>до 03.43 | 06.00 Фильм "Дни, в которых я живу". 1957г.<br>09.50 "Действительная мушкетер".<br>08.20 Мелодрама "Женщина".<br>10.25 "Вечные женщины".<br>12.20 Комедия "Синий обитатель".<br>14.20 Праздничный концерт "Все звезды для любви                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

ПОЛОЖЕНИЕ \* ПОЛОЖЕНИЕ \* ПОЛОЖЕНИЕ  
конкурса на создание эмблемы Молодежи Чурапчинского улуса

особенностей молодежи Чурапчинского улуса;

- Творческий подход, фантазия;
- Качество исполнения работ;
- Контактность и доступность.

**Перечень предоставляемых материалов для участия в конкурсе:**

- Заявка.
- Эмблема (в любом варианте);
- Азветные данные (ФИО, участие, возраст, место работы, учебы, контактные данные);
- С обязательной аннотацией эмблемы.

Работы оценивает экспертный комиссия администрации Муниципального района. Победившая эмблема будет использоваться в качестве официальной эмблемы молодежи Чурапчинского улуса. Автор получает сертификат победителя и памятный приз от организаторов конкурса.

Готовые работы и заявки принимаются в кабинете отдела молодежи Чурапчинского улуса.

678761, Чурапчинский улус, с. Чурапча, ул. Ленина, 41.  
Тел. (251) 41-130, т/факс (251) 41-601

**Кэриэтэбил**



Кармаз Проконий  
Гурьевич, оолоро, бииргэ  
төрөөбүттэрэ.

**Администрация.**

Суфаллык 2002 сыллааха онотуллубут "УАЗ-люкс"  
 ысынамы, бэх м. дьиз кендейүн.  
 Telephone: 43-079

– Варвара Яковлевна марказан кыарылтан күн сириттн  
орбанын ыафашар Розалия Степановна Мазурова, күтүгүтүр  
тегин Степанович Мазурова, сөрлүртүр, аймактар  
ыафашалы: Мазуровна! ПО продолжит.

- Виситиди Европани албугурун буюкхэ үлүмдөр колхозсылалар М.Е. Макарова, кээк дот-жориндор "Туймада-нофт" ААО Чурагид Тийтс АЗС айлаласта.

- Семин Семенович Ярахан Ыралтын олбүтүкнэринестер, огул  
рутар, өкөннөрүт, көрбөстөр, күчүктөрүт Чуралыгын, Мугудайга  
Семенин, Сидустер, Кышасын Степановтор.

Мянсарайг бейулагийн алхастор, кундугуу савьяр дуусхыг  
ДЯЧКОВСКАЯ Акулина Васильевна  
мэргэжлэн эрдэмтэн юм. шигшээн баримтаар нэргэжлэнг Федор

- Александра гаврильевна олостон турсомыгтыгын сукурулар, сымсактар Чуратка орто оскуолатын бастамык сыгуулу аатын Татылы Минарева, Анна Попова
- Александра Николаевна кун сиреттин барытыгын

Сэрим, улэ ветеран. Таатта үлсүрүн Бичигтээ

**С.А.Новгородов** ахьынш Чутулчн орто оскулунын директора, профессор, сукъ тахьан, латинкелметин консултант.

төрүт културатын учууламаларын методикалык жактан изилдөөдө  
Културалардын төрөттөрү  
- Афанасий Вассиленко аштын түзөлбөттөрүн изилдөөдө

Чурагын орто оюуныг хамгаалах ажиллагааг үргэлжлүүлэн явуулж байгаа бөгөөд Аргаартай Борнооморь, мөн дээд-кортангоор, баяр тэрэгнүүдээр чутас малчид Маттеван, Голосов

Хатвар инженирлэлэлтээр, ухастайр сагастыг  
ПРИГОРЬЕВА Мотрена Васильевна

## САГА ОДОХ

Аатор сууртот эгилэр санга  
идэхи позитивтар мадм сан  
тубер булбатох. Сууртот  
миллор чамчлор  
миллорчлор эгилэр санга  
санга булбатох.

"Сага олох" редакционной-издательской холбогч ГУ. Оффсетной бичээт. Сахааны № 25 Тираж 2562. 02.03.2007 с. бичээкхэ бариллинэ  
Холбоот нэдиэлэ: үстэ; оптуорунньукка, чаппирга уйдан суббуотаа тахсар.